

Nsusuansoo bi wɔ so?

Ɛnye nna sɛ baabi a woowoo wo paneɛ no bəhono, bεye kɔkɔ anaase bεye kuro Etɔ da a εhɔ soa, εye a na εnye ya, nanso nnawotwe kakraa bi ntam na ayera.

Nsusuansoo a ano yɛn den dee εntaa nsi nanso ebi te sɛ fiva, tipaɛɛ, bosaaye anaase anisobiri, te nka sɛ wo yare ne adehono.

Sɛ wonte apo wɔ iminaseehyin no akyia, fa parasetamoo. Kenkan akwankyere a εwɔ toa no ho anaase adeɛ a εhyem no yie na hwε sɛ wobεnom dee εne wo mfeɛ no εye rεrεεre. Sɛ εbεye yie a, fa dee etɔ so mmieno wɔ nnɔhwere 4 kɔsi 6 ntam.

Sɛ wofa dee etɔ so mmenu na wo da so ara yε hye pa ara a, wone wo GP no nni nkitalo naase frɛ NHS wɔ 111.

Sɛ wohunu aduro no ho nsusuansoo biara a, wobεtumi abɔ wei ho amanneɛ wɔ Yellow Card websaete no so anaase denam frɛ a wobεfrɛ 0800 731 6789 (anɔpa nnɔn 9 kɔsi annwummers nnɔn 5 Dwoada kɔsi Fiada) anaase denam twe a wobεtwe Yellow Card aapo no.

www.mhra.gov.uk/yellowcard

Seesei ne berɛ a εye sɛ wobεhwe ahunu sɛ wɔawɔ iminaseehyin no nyinaa bi

Iminaseehyin
ma wɔn wɔsua



NHS
nnuro



Sɛ wopɛ nsem pii a εfa mmabunu nnumma ho a kɔ
www.nhs.uk/vaccinations anaase kenkan
<https://qrco.de/YoungPeopleImms>



**Enkaa akyi dodo sɛ wobεnom
nnuro a wɔannom no.**

Saa krataawa yi wɔ UK Health Security Agency.

© Crown copyright 2023. 1P 100K JULY 2023 (APS). Product code:

YP3BG1TWI Twi. UK Health Security Agency gateway number: 2023189.

Wobεtumi akra anaase atwe krataawa no bi afiri:

www.healthpublications.gov.uk, de nam frɛ a wobεfrɛ: 0300 123 1002

(wɔabue ahoma no firɛ anɔpa nnɔn 8 kɔsi annwummers nnɔn 6 Dowada kɔsi Fiada).

Saa krataawa yi wɔ Borøfo kasa mu a wobεtumi akra bi.

Krataawa wei nso bi wo ho a woakyere aseɛ a wobεtumi akra bi.



UK Health
Security
Agency

**Td/IPV mmabunu
3 wɔ busta 1**



Mfɛs 14 soɔ anaase wɔ sukuu afe a etɔ 9 mu no, wobεsɛ afata sɛ wo nsa εka busta aduro a wɔde ma mmabunu a εye 3 a εwɔ 1 mu a εkotia tetanus, diphtheria ne polio.
Td/IPV aduro no bɛma wo ahoođen a εbɛma wo nipadua no ako atia nsayareɛ a εso ateɛ berɛ a worenjini no.

Dees ho naa saa aduro yi bɔ me ho ban firi?

T

Tetanus

Tetanus ye yaree bi a eyə pa ara a eka nevəs sistem no a ebetumi akofa aboso yea aba, ebetumi akofa home mu haw aba, na ebetumi akum. Dees eko fa ye berə mmoawa a ewo anwea mu ne manure mu kɔ nipa duua no mu berə obi honam atwa anaase woahyehyee. Onipa bi ntumi mfa tetanuo nsane nipa foforo.

D

Diphtheria

Diphtheria ye yaree kesees a dees ede hye asees ye menem kuro na etumi kofa home mu haw ba ntəm so. Etumi sée koma ne neevəs sistem, na egye dees eyə den a, etumi kum.

IPV

Polio

Polio ye yaremmoawa a woto tia neevəs sistem no a ebetumi ama aposo adwodwo afebo. Eka boso apo no anaase adwene, polio tumi kum.

Busta aduro a wode ma mmabunu no, yefre no Revaxis, wobetumi akenkan yarefoo ho Nsem Krataawa ‘Patient Information Leaflet’ no wɔ www.medicines.org.uk/emc/product/5581/pil

Ses mewəɔ aduro a ekotia tetano, diphteria ne polio berə a na meye abɔfra no a eda so ara bɔ me ho ban?

Daabi, wobeda so ara ahia se wowɔ busta na ahye ban a wodii kan bɔɔee no mu kena.

Busta dodoɔ se na mɛhia?

Ne nyinaa ka bom a wobetbia ahodoo 5 a eyə.

Ese se wo ns aka:



3 a edi kan
se abɔfra



dees etɔ so 4
berə a wodii mfees 3 ne 5 no,
wei na eyə ansa na wobefiri sukuu ase ‘pre-sukuu’ busta



dees etɔ so 5
beso wɔ afe a etɔ so 9 berə mu
(adi mfees 13 kɔsi 14)

Mɛhia bustaa pii daakye?


Ebia worenhia nnuro wei bustaa bebree daakye bio. Nanso, ebia se worekɔ nsrahwe wɔ ama ahodoo bi so a wobetbia nnuro bi, anaase se wopira a, wobetbia tetanuo panees foforo. Wone wo praktese neesee a ɔwɔ wo GP seegyiri nno nkitaho.

Ses na wɔde Td/IPV busta no bema me?

Yebewo wo panees 1 wɔ w'abati. Obiara nni hɔ n'ani gye paneewo ho, annso eyə adwuma ntəm so. Panees a wɔde di dwuma no ye nketewa na ebetbia na ayə wo ya kakraa bi. Se wo ho ntene wo papa se wobewo panees no a, ka kyere neeseni no anaase dɔkota no ansa na woawo.

Nnuro ‘iminaseehyin’ bi wɔcwɔ eses se me nsa ka no seesei anaa?

Berə a wo a orefa wo Td/IPV busta no, wobesane afata se se wɔma wo MenACWY aduro. Ese se wo ns aka wei ansa na woafiri sukuu mu. Wone wo sukuu neesee nkasa se aka mu na woda so ara wɔ sukuu mu a. Se woafiri sukuu mu a, ese se wo wo GP praktese di nkitaho na ɔye nhyeheyee na wo nsa aeka. Eyə adepa se wobehwe wɔ GP praktese ho se nnuro biara ese se wo nsa eka no wo nsa a dees eka ho bi ne HPV ne MMR (ntoburo, gyamerakutu ne ntənkyem).



Ses woadi kan
afa MMR aduro a,
ese se wofa baako
seesei ne ɔfɔrɔ wɔ
bosome 1 akyi na abɔ
wo ban afiri ntoburo,
gyamerakutu ne
ntənkyem ho.